

00-1c

ser. 317

(9)

1875

I. Kgondi Mpe

K341 5

C 1/3

Calander and other data time reckoning from Molepa's tribe.

1c

Dinakô tša Ngwaxa

- 1 Kxwedi Mpoitlô. Maxareng a kxwedi ye xo tloxa ka letsatsi la 20 xo fihla xo la 26 ba lebelela xo dula xa Naka. Naka ke naledi e ka thokô ya Borwa mo leratadimeng. Ke naledi e taxang xo feta tše ding, tše di leng thong le ya phirimana. Sekxopetsana. Ya mesô e bitšwa Mphatlalatšeno. Naledi ena Naka matsatsing ao ke šetšeng ke a boletše e a lebelelwa. Ke mohl a dulang, e tuka ka kxabo e kxolo e ke ke mollô. E bonwa e sale ka mesô ka lekautwana. A a e bonang pele o a e xoelela a re: Naka iu? Ke moka o ya xo e bexa Mošatô. E hlokometšwe kudu ka xo ba ke ka yeona xo tsebyaxo xore ngwaxa ke o mo byang. Di Ngaka di tsoxêla nokeng xo hlatšwa dithlako. Ke ngaka o fihla e thšolla dithlako ka ka meetseng ya ditaboxa ya thselela ka moše xo e boya e a di olela e tšama o di rota e ya xa.

Ke di bo le ka moka di tla xo bexela kxoši Maô a di thlako, tsa kxopela kxoši xore xo thixwe ngwaxa. Nanna ba botša kxoši xore xo rongwe Mašoboro, xo rema dithokxola xo kxaya difata.

Thlakola June (Malehou-phofô July) Ka yeona xo lošwa Moxwang. Ke ba feditše xo buna Mašomong. Kxoši e rapa dingaka xo tla xo laola moxwang. Kxomo di a tšwa tša ya Mokatong xe ba boya Mokatong, Masoxana le Methepa ba hlwa ba bina koša. Bare byale le wele. Mashašela kxohlô Pulana le xa Lokotlo bore xo sa le nanaro o lla. Ba hwetša ba eja! Thelele fiso o tlile. Mohlanka wa xo ja kudu o tla ja eng? Mašiši a se na thšemo.
- 2 Maboathše o tlile Kxatontonana tšie. Mamatwa a Malau kxope se tšea le noka Mpara oa šetšexo Madina šala xa botse Mabêle a Moxwaka 'na re rea xo ja thšuuu thšuuu. Sexwere seatama naxa le xa Matlala se se xona. Xa xo na mo se sexo xona le botšiše Moono le Mamathula le re batho le ba tloxtše kao? Mamathula are re ba tloxtše Maphošane ba bolawa. Ke ba ryalo

Masoxana na bina ba kxoketše Mekxōrō maotong. Methopa yeona e hlakela. Ka moso xo lešwa Moxwang, xo bulelwa dikxomo di ya xo ja 'ahlaka a mabêlo mašimong. E a lešang pele moxwang oa laolwa o lefišwa kxomo. ke kxoši. Xo tloxa ka kxwedi ya Mopitlō wa naka xo fihla ka Malehwa-fihefō, ke Marexa Selemo se thoma ka kxwedi ya Phupu. (August) Matsima na rerwa ka Korenare wa pelo tša balemi, le badiša ba dikxomo Letšema le a laolwa September, letšema xe le e tšwa, Kxoši e bitša banna le dingaka xo tla xo laola letšema. La re xo laola ba re xa xo ise xo lahla thokxola, e lahlwa ke mang le mang yeo dithlako di ka mo nthšang. Xe dithlako di re xo hlabye dithlaka di hlabya pele xo se xo bwalwe, xe xo se byalo basadi ba ya xo lema xe peu e laotšwe. Dithlaka di hlabyu thšemong ya Kxoši October kxwedi ya Nguetši a moxalo November, Dibatsela. Ka yeona xo tsongwa Phalana. Lehl.bula. December Molotšana. Ka yeona xo longwa lehlabula. Ka mokxwa owo Masoxana le methopa, ba nthša dikxomo e se bošixo di ya Mokotong; Ditswetši di tloxela mabotlana ke di tšwela ba šiana natšo.

3 Xe ba fihal xae, ba hwetša banna le basadi ba ba laletše; e a siang ba bang, o a rōtwa. Ya ba mabyalwa a hlotlilwe, Kxomo e a hlabywa, xo xangwa dikxomo. Masoxana le, methopa ba hlwa ba bina koša ba e ja nama le lebese. Banna bona ba e nwa byalwa. Kxale masoxana a be a sa nwe byalwa; E hlwa ele mokete o moxolo, mantšibus basadi xe ba e tšwa Mašemong, ba tle le lerotse la xo loma, le a sexwa, le ba loma ka xo hlatlamana, xo thoma ka kxoši xo fihlela xo e monyenyane, Xa xo na e a ka lomang. Ngwaxa pele xa kxoši ya xaxwe. Ke ka mokxwa oo xo beng xo bonala boxoši bya basotho. E a beng a ka loma pele xa kxoši o lefišwa pholo. Xe xo lomilwe, lehlabula le a loma.

February Moxojwe. La mpa le modula, mabêle a a tswala. (March) Mahlohlokwe. (April) Ke kxwedi ya Senakane. (April) Seroto Mthole. Ke mothopo wa Senakane, Senakane ke naleli

ser. 313

K34 / 5

e e ôtang naka polo. Lobaka leo le bitšwa Seruthwana. Mak.
ke yeona e o kxaolang ngwaxa ya ba ya o thoma.

Ba Kxalabye ba mpoditseng ba dumelana byalo dikxwedi le
Mabakeng a ngwaxa xo tee le Mešomô ya ôna

- I Jaftha Teme
- II Salmon Leputle
- III Ignk Mpô